

1-35 \*

K 34  
P.P. 1-35  
6/82629<sub>b</sub>

K 34

K 34/82 OCT 5 1943  
H. M. Mohlabe,  
Bethany Mission,Cattle keeping  
at Sekorosoris 16 p £ 1.12.0  
1943 P. O. Ofcolaco,  
16 - 9 - 1943.Dinuina : Dikomo, Dipudi, Dinku,  
Dipôkôla, Dimpya, Dilxoxo, Dikatse,  
Dikolabe.Dikromo ke mefutae meraro, Dikromo  
xadi, Dikromo mpyana, Kurumane  
Ke diphoofolo t-e re fileng ke  
Huwanne (Modimo). Mebala ya tsôna.

diphôlo	dithsadi	diphôlo	dithsadi
Pududu	Napudutwana.	Phuswa	Naphaswam
Ntsa	Naswana.	Thômo	Nathôengwana
Kxwapa	Nakwapanca.	Khulong	Nalshulana
Thôpu	Nathôipyana.	Thseta	Nathsexana.
Kebya	Nakebyana.		

Mmala ô o ratêrato kudu ke Pududu le  
Napudutwana. Xe Mofutsana a na  
le mebala e ya dikhôma, ore ta  
ke Kxithale, ka kxôro ya mosate ke  
tla tséna. Ore xa direta are,  
ke Kxomoyata. Kurumane mma-  
malemane minnalema xo beoli; Kxo-  
mo ya mafsi amantî; Kxomoyate  
dithaxa. O sebone bamparava

629

K34/82

2

Šakeng la badi a tséna. badi a  
 bo sexopane. Haloto, dithaya ke pfecta  
 Phézta ya boréna. Ka tsóka moredi  
 wa kxossi wa tsega. Dikxonzo di-  
 na ledinaka tse pedi. tse dithlele.  
 Tse dingwé disoputane, bafe isxomo  
 apé ešo. manumalemane manumalemane  
 bedi. Ke xore xé dinaka tša yóna  
 dife kówa difa maraxó tša xoma tša  
 lebeela pele, tse ke dithsopya (xa dina  
 dinaka). Ke sebata se sexolo kxomo,  
 -se a fófifia, ena le moropó o m  
 motélele (Phatla). Ienkó fela ke marobana  
 a mabedi le dithébé tse pedi tse di  
 kalo, tšadipó o diha lethotsha e kalo, fela  
 ba efatola thotda <sup>é</sup>capoya, ena le muota  
 a matrane, le dixmatla tse éiti, le  
 mosela o motélele, nafelong xumosela no  
 na le batshéba (maditi). Tsá dithsadi dina  
 le mokaka matwélé a mane. Batho kxal-  
 éte e be baéluwa ntwa ka baka la  
 xonyaka xozhopa tsona. Ke ba diféta  
 bare, ke dikxomo dipélexa batlo. Ke xo  
 ré, kantle le tsona o ka setré wafowalana

629

K34/82

le motho. Kudu makana a dintwa,  
~~xe xe~~ bakantsho dikromo ba ~~thše~~  
ya mosadi ke mona moferefere ta-  
osaletona, kemoka batswalane.

Dipudi: Ke diruiwa tše din nyana  
Kudu, empa dina le ~~thšo~~ e krolo Kudu  
+ édimo xa melato e menyane xoba  
le e metolo. Dina le dina tše pedi,  
dithsadi le dipoo, dina le moëtë mo-  
laleng wa tšona Kudu diphögkö, dina  
le mosela o monyana, dikxwatla dibyal-  
e ka ts'a dikromo. Ke diruiwa ts'a xo  
éthata Kudu, dihlonyana le pula, lesana latšon-  
a lefata xore wa hlaka hlaka wa rutela,  
ka mathëkö xa lesana wa dira moëtti wa  
a fore metsi atsene atsena ka ſa.  
Keng, ka xobane metsi atsena o  
tlabona dihlots'as, ka moratö xa  
mats'ats'i nyana kemoka di ahwa.  
Ke byana bolwetsi bya dipudi bya  
botolo, xa xona sehlare ha ntle  
le ntluana. Moloko ke motore wa  
tšona, wa Koloba, o atsena ka di'  
kxuatleng, kemoka yu hlots'a. Byabangwe

629

4

K 34/82

bolwetsi ke sehlōgwane, byona ke bolwetsi;  
 byo bohnanakatsoyo, ka tore onokwa  
 pudi ethoma tolla e-re mmē  
 & dikulita ke mokanya hwa. Mmēle  
 wa yona xe baitswiile o fumana otē-  
 tše madi, le nama ya yona xaietsefē.  
 Dingana dina lesehlare, byale sehlare  
 sewe xa baratē xo bōtā motho, bongata  
 bya batho ba tsoba mdaka, sa tofetōla  
 xa setsibye ke motho nantle lengaka.  
 Xe ngaka e ka dialaca tsafola, teg-  
 fo ke pudi.

Dipudi ditswala eetē xobatše pedi xoba  
 tše tharo, fela ena le matuwéle ci ma-  
 bedi basemana buswanetše xohlo-  
 kōmēla kudu xore tša - sehe tša kō-  
 nana mafsi. Dimama ka mabanyana  
 le ka moswanyana. Diputswana diput-  
 swana dibēiwa ka dithēbeng xo fihlēla  
 dihlalefa, ba kxone ba dilesetša ntle  
 xore dibēditsana. Kxomo le Pudi  
 dina le mohlanda, O lewa ke budis;  
 madibong, ke xore Hromo toba pudi dire  
 xotswala ka morato kwa wa yona.

629

K 34/82

5

Pudi ba bolaya yôna ke nama ya  
 töatši ka letee xe motse e le a mokolo.  
 Ba ebolaya ka ~~rap~~ lekélémeše, banna  
 ba babedi ba etowara na maoto  
 le matsotô ba e ēnišetša todimo kemotz  
 a ~~eng~~ emongwé a ~~etowara~~ ka molo-  
 mo xone ~~cocke~~ wayalla, ba ehlabe  
 matareng a matsotô ba töe ya moxopô  
 babéletša madi; ba a tššela letowai xone  
 aseke a xahla kamakha. Kemoka ba  
 apexya dibera, yôna pudi ela ba e-  
 pharâxanya ka xare ba efêta mafateng  
 xore e phophé. Kaxorato <sup>(xg)</sup> ~~dibera~~  
 ka dibudule batita madi. Ka monwa  
 dibera, xa dibudule citolela merifing,  
 töe dingwé ke ts'a basadi le bananya  
 na ka malapeng ts'a banna le busema  
 nyana kôrâng, basadi battiso töa  
 xoja dialewa, xe ba feditše, banya  
 kôla pôtô batipéla pudi ela ka  
 moka, ba kxekalo le ba kxalabye  
 batta ſala ba besetsa. Xosasa  
 ba ~~tshisho~~ tilotsala byale ka diberale  
 Mošwane. Xa nthexae legomo mong waja

629

K34/82

G

Beng: Dikkomo ke tsa monna, fela  
 le basadibabang ba natto, ba ditéka ka  
 mabélé. ~~Ke~~ Sakka la motse o ka fu  
 mana dikkomo ~~Ele~~ tsoe batho ba bantši,  
 xoba mafisa. ~~(Dikkromo tsoe ditšwao me-~~  
~~toeng e mengwe? Xe Mohlötadi monn-~~  
~~a watse a seña dikkomo xoba ~~basedi~~,~~  
~~a be le dikkomo. Ba bangwe ba thuoa ~~ma-~~~~  
~~humo a banna baboma, le dikkomo ~~tsoe~~ ba-~~  
~~nedi, fela xa xona le ngwana ~~wt~~ ~~mo-~~~~  
~~Manyana, dikkomo ke tsatxaxwe. Xe mongwa~~  
~~tsóna a ehwa ba bolaya kxomo e ngwe ba m-~~  
~~moloka ka yóna, fela xe badimo ba belaëla~~  
~~babolaya kxomo e ntso ba e bolaëla le bitle-~~  
~~ng laxaxwe, babefaxore diló diatile di-~~  
~~ra xore diphelelé bana bantsho batato.~~

Nama ya xóna e lewa ka ntle le letswai.  
 Ba seta marala a yóna baxokella bana  
 matootong. Xe ka tsakeng xo seña kxomo  
 e ntso ba kampa ba tseya e ngwe  
 ba rekiyana le wa kxomo entso. Molaò ore  
 kxomo ya phetšo xa beitane o swanetše  
 xo mofas, ka xobane ka moowana e  
 ka ba eena.

629

K34/82

7

Mafulô xo disce: Dikromo di disa ke matana le masoboro le basemanyana. Masotana mosomô wa bona le xore xedire ditlilô khopa dikromo, ba ba ditélé kaxobalwa nthâa, ba bangwê ba masoboro baktimela tae, kohlabâ mokrosi xore kromo diaha, monna e mongwê le <sup>ong</sup> akitimelê tonatotô <sup>ong</sup> thôsa, xolla phala ka mosata. Melaô ya ba dijî:  
 Lešoboro le lengwê le lengwê lena le lengwane laxaxwe. Ke aka letsa e mongwê aletso, o morotike, mo bahlakama batla ôtiana ka dikrati, xo fihlêla emongwê ore a mphentsse <sup>ef</sup> fa a ba fenyatô kamoka ke <sup>yy</sup> ena sole.  
Olo kamoka batšwanetsa xofera <sup>yy</sup> ena.  
 Basemanyana le bona bame le sole ya bona. Basemanyana mosomô wa bona ke xoreya dinonyana le xoxa metsi le xothibela dikromos xe ba le morakeng bafata le dijô. Mmérénô eue kamoka e dira ke mafsexa ba fenyewa. Ba fenyilwa ba masoboro, mosomô wa bona ke xo atra ditlilô xo swala dikrone ke xo utowa dikroxo, lebake mae, le dipudi. Ba bolaya ba ditlilô morakeng. Xela ba laxolo baba bona,

629

K34/82

8

xa ba ba lifici, tefci ya bana ba swanetce.  
 xore ba bojje mošataxoxi etlata mokxomana  
 e mongwe are bat tie na' di kxatc tce  
 nne, matswélé alkomo. Meraka bafca ka  
 dithabeng, xona le me bato e motce le phu-  
 lo. Merake ba dula se sema xo fihlela ba  
 fetca xo bluna dikromo ali boyo mahlaeng  
 xo hlxela. Ika sebata seue masotana a lokoxi-  
 le, xobala basemana. Dijo ts'a morakeng:  
 ke Mpata, botobé, lexala, dinosi. Mpata  
 banenyana batla baséka Mafsi ka maheyxa,  
 buipi le ditloo. Byale ba thxela ditloo le di-  
 khoro mataleng ke mona ta tseya dikabé, baika  
 ba ka xona ba ejas, qasenang kabó are  
 ke zopa ka diatka ba nemetha xofihlela/xo  
 le ééna a tie ya lekéké mète a ripa pha-  
 te le ééna, qolira ya tatwe. Basemany-  
 ana ba kaba dithoro fela, ditloo ta bafiu;  
 hetala ke botobé fela, bo patiwa ka  
 Mafsi, ba apeya are mola abela ba  
 thxela buipi kennonka bo lewa ke di-  
 zole. Thuto ya morakeng e krolo ke  
 xo tsoma, xo theya dinonyana, xo thxela  
 dinosi, xo xama dikromo, xo thapita matuba

629

K34/82

9

Dinonyana ba theya | ka difu. Batše-  
 ya lefsika le nketo | ke lwala, byale  
 ba-ipa thate ya mafale ke ko kwane →  
 ba-rema enqwe' ya cohloka mafale  
 ke lehlöhlodiane, moxona xona ka zo-  
 kella lenti, mafelöng alöna ba xonkella  
 thate enyana, byale punyakela enqwe'  
 ethe se ba +atisha ka lefsika byale ko-  
 kwane ya letheta byale lehlöhlodiane  
 la emisa lefsika kemoka, ba reya.  
 Ba nyakela diboko matlakeng  
 a maheya xoba dikoteng ba fakela  
 ka xare xa sefu, ba phathat<sup>k</sup>isitše  
 ka phatana, xa nonyane e ve kotše  
 ya kemoka sefu se etanya.

Makaba: A thapswa ka ngwana-  
 kotana ke xore pate ya mafale,  
 banametta xodimo xa kromo bya-  
 le batlemella ka dinti, ba tiemile  
 kromo. Xe ba feditše ba ethemolla  
 ya tabota le yona e thabala na yō  
 Mosetase kamoka, xa diya ūake  
 ūeng ba ethemolla, tosara e  
 sale ona mmeneke tafihle

629

K34/82

10

e thapa kemoka motko-anaméla  
 ke moka ke lekaba. Leta épaniwa-  
 xa e tswenyi.

Mafulô a dikkomo: Dikkomo difudi-  
 ſwa mebotong le diktwiteng. Byane  
 byo bo diloketseng ke le rihi la le  
 mphatofotô k mobyan e matala.  
 Matsesse tradiji, kabaka 1afore ea  
 elikxone to zéla. Ka merithi di-  
 swanette tsuva metse, kemoka  
 difula dibibile matse. Xa letšatsi  
 le dikile mamane a swanetšue  
 xotsena ka ſakaneng ka tabane  
 + e Mahulele a chwa dikkomo  
 di a xórofa. Kemoka ba xama  
 xe letsoupi <sup>leprifisi</sup> le tswenay + e ba  
 sa fetka ba buléla aimangwe  
 xone emame. Xa feditsé ba a krex-  
 tha ya ſakaneng la óna. Esale  
 xosasa ba ditsotétha to difudisa,  
 ka morato xai dijó di aboya to  
 tla tota miwa, kemoka bája  
 tsá to ja ba dibuler. Basemanyan  
 ba bangwé banya mamane ba dikkox

629

K34/82 11

Mo ba ya le dixxom.

Lekšaka la dixxom: Le atiwa  
Ka diphaté tē dikötö. Kudu +o nyatéta  
Maraté, (tōaxa òma). Maraté a Morôtho,  
a mahlomi, a motseve, a mmola le dihxia-  
re tōe dingwe tōa xoxifa. Ba ēpa mete-  
te, byale ba dilokela, ba dixile byala +ore  
banna ba thuké +o dêmista, xa difedile,  
ba kxwælla ka tōe dingwé. Tōa xo ēpeel-  
wa ke dikokwane, tōa +ore ēpelue ke ma  
kxwælla. Lekšaka le cikwa Katlase +a  
motse +o diréla +ore / dipula dienamor-  
role o elle tlase, mowe batlalo +asa  
dithötse le Motšoko. Molomo wathóna o le  
bella motse, kxörö le yona e lebane le  
lekšaka enyakilo diphakela lekšaka.

Sakana la Manamane: Le atiwa kathe-  
ēkhö +a lekšaka la dixxom. Hóna +ale-  
tswalla +a ka dipheēka, le tswallwa  
byale ka la/dipudi. Le +ore molomo-  
ng ba balla maballö a mabedi a +ole-  
bana byale xe batwalla ba difakela  
ka tare +a òna.

Melaô ya \* lekšaka: Basadi +a

629

K34/82 12

ba dumelwe le dikxarebē, Kankle le ba-  
 krekola le banenyana ba banyanyane.  
 Xe Mosadi xoba Kxarebē e ngaka bo-  
 lōkō bya todila ntlo, o swanetše tote  
 afe mokemanyana xoba ngwane nyana  
 a monthšetše. Molato wa basadi le  
 dikxarebē ne xoré batšéna dikxomo di-  
 apherekana tša ôta. Xa dikxomo elisa  
 robale ka ſakeng ke tote baloi ba  
 lala ba ditšwenga, o tlakwa pôg̊e  
 ba e teileng ka dihlare xoré e bé mong  
 wa lesaka, e lla, byale mong wamo-  
 toe o swanetše totsota D<sup>sa</sup> zapara  
 selō, a kwere molano wa tofotila  
 ke ngaka yataxwe, a e phumule ka  
 ôna mahlong, te baka thšabca a  
 seba bone ke tote dihlare tša ngaka  
 ditobutile, o tla boela ngakeng tote  
 émofé tše diswa, tše dingwé a  
 dixasé ka ſakeng ke moka moloita  
 a sa tséna. [Dikxomo dihlabinwa ka ſakeng.  
 Mabaka a dipula te borata botletše ba  
 hlabu kxorong. Zela borata lebyona bo  
 a hlokamélwa tote bafokotšé.]

629

K34/82

13

Babula molomo e mangwe ka tlase,  
 tote dikxomo ditwé ka ñna, fela + e  
 ba dihlahlela ditséna ka ò mata ba  
 étswalla bedi + a yóna. Xa dikatswa bo-  
 ñeto moloko wa babatolo ka tobane le-  
 ñaka + elatiya, xa dille mabelé/mothse  
 tote ba tixa basimanyana.

Xo tswala xotswaditsa: lesaka le leng-  
 wé le lengwé, ba lebella dipôwana tše  
 ditlafatôla, ba hla ôk é etlatô difeta  
 le xâna e le è botse, xe banna ba ka-  
 dumelanya e fatoue ke yóna pôô.  
Saka le lengwé le Lengwé pôô e/teé fêla,  
 ka tobane ba fesa pôô tše pedi di  
 tlahlatatsa le ñaka, ka tohlova ditwa.  
Xa lesaka le xâna pôô, ta tonia  
 moloko, ditlahlakanu le dipôô tsa masatia  
 a mangwé madisong tsâ dinamela, le  
 tlaba la ba lepôô. Xa eka tswala pôô xo-  
 ba tsadi ya tswana le ya ñaka la è  
 mangwé, ta tonia tefô ka xobane ta  
 ka e yona xobatolekopele. Xa kromo  
 e bapôla se bona ta e rakanamane + a e  
 mama (xo unywa), xobatona.

629

K34/82

14

Byale mowé totibya + ore ya bapóla. Ka  
 moratô + abeke mokaka wa tówa. Dithôle  
 re bôna ta dinonne, Kudu re bôna ka mo-  
 kaka. Mokaka wa sôna se nthôa xâbedi +  
 o epya la borarô ke moko + a o zapya + a  
 fihlêla etswala. Xa kromo ele kraufsi le  
 xo tsuala re bôna xa etswaratuwa. Tsat-  
 si lewe xâba ehlahlele ka ūkeng. Ke epall-  
 wa xotsuala, buifa sehlare xore ephakiô e  
 sethusé kannete namane etlatôwa kapele.  
 Xa kromo xobî sethôle disatsuale ke mokaka ke  
 maphatô + xona sehlare - sa + odira + ore di-  
 tsuale. Ke maphatô a èmêtô to lefa melato  
 le xahlabiwa. Ka pusô ya Maburu + e batôa-  
 ma bathedisa pôkotafoc (mohela) dikoxi ebe  
 dinthôa tsôna le nku ya phatôla.

Xo rutwa xo Lôtuwa le xofaxola: Dikromo di  
 a thapiswa xo fihlê ditlwaela. Ba dithom-  
 a esale tõe dinyana, Kaxobane xaele eks-  
 olo ya tsevenya to thapiswa. Ba dithapiswa  
 ka totôta dikota tõa + oxa lešaka. Batõea  
 ya tõe dithapiswafô ba dibeyá ka kore  
 tõa xothapa tõa éta pele, ele ore engwé  
 le engwé e bapêla le ya xothapa.

629

K34/ 82

15

Ba dipana ka dijākō ba dikāpāta ka di  
thōrōpō (marala axo phitaw). Tē dithapi-  
leng Kudu banodibitsa ka maina ei tsōna  
tša tséna byōkong, ~~mohtanya~~ dithwa le  
Marala dinakeng dixōxa xo fihlēla ethapa. Xa  
e ngwē e le sebōdu e yokala baleka kāmatia xo  
ēlōma mosela e sa tsote xoba to ētiya ē sakwē  
ya bolaiwa ka xobane xo ēkathulū. Tē dingwē  
~~badiša~~ ba dithapisa esole tē clinyana ba di-  
dira makaba, ya palla ~~badiša~~ le banna etlelo  
bapalla. Xa dikromo dixōwuxa makaba a salla mo-  
vaxō xore a ūane. A mangwē makaba <sup>a</sup>leril-  
we xo ēta ka ūna. Ke ūtše ke hlałosítše mo-  
thapišetše ya makaba. Dipolo tē dingwē diloči-  
le Kudu wa fiha wa ēma ūakeng, etla kxa-  
ufsi xaxo e dira xore o engwaē.

Dithsadi' dithwaetwa ka mokwaa o,  
xona le dikromo tē dingwē direng xa  
disutšwa xo tswala tša hlabo. Byale kko-  
mo tša mchuta o we, xa dika ~~tata~~  
tswala madisong, basemanyana  
(Badiša) batšuanetše xo e bē-  
tha Ha phatē xoba mafosika  
xo fihlēla e tlotela namane se

629

K34/82

16

baka se setèlele, bu bangwé basewala namane +ofisa xare. Basadi le banenyana ba tswanette xo tsibiswae xore le hiökômèlè xore xóna le tsuetši ya tohlaba. Badisa bâlwana nayo xoffihlé la e bathšaba. Ka moratô ba etlêma ka marala ke/moka bu etama mafsi. Xe babóna xore ta esa hlyanya ba ele-setša xo etlêma ka elnakeng. Ka tšatsi le lengwé ta ba chéme ka maatla ka maotong. Ke/moka ba bóna e saraté, ta ba saetlêma. Noha letše dingwé dipathwâleng ditiémwang ka maotong Vekha hiökong to fihlé otsöfala, tše dingwé dinatlêmiwa ka maotong fela. Ba ditiwâtša le xotamiwa kantle xa lešaka xore mohlwa wapula t'a seke tša ba tswenya. Namane xâesale enyana, e fakélwa ka dithibeng, moseture ethiwa kaxóna le bošejô e robala xóna. Xe mmayo etana to antswetša ba se tswaréla xore se anye xoba bataméla le beeng byale ba lokéla manowana monwana ka xare ta mafsi xore ta se mama

629

K34/82

yona se kxone xofina mafisi. Dela xa  
 sethabioe to thwana le a manang  
~~ke ka noši.~~ Mohlogmong ba e alaya  
 ka sehlae. Ke lemnate la morula ba  
 le ape ipa, byale ba e ~~tata~~ ka óna,  
 Mohlogmong e rata namane ya yona.

Malwetsi le meriana:

Lehuwele, (Mathsóna xoba Thakwane).

Bolwetsi byo bokile ba fetca dikomo tix  
 ale, le moalaféle to safsede motho-

Bo dikháma ka tsela e, e hlotša leo.  
 To ka mothwana kefuna letofula + ue  
 fule, tše dingwé difetca matiatti a mara-  
 ro xoba a mane, ke moka tšahua. Byale  
 xe ba ditswifa ba fumana lehuwele leomile, ba le-  
 ka ka ~~mošwa~~ a bakhoxoneng ka óna (Boreaktion)  
 dinguka ba pallwa. # Kuvu fihla monna e mo-  
 ngwé Monakhóne wuta Moyeni are, molato  
 ke byane, difula byane bya + osefoké, byale  
 xonyakéta sehlae safare byane bobé bo-  
 léta + ore dikxone xočla (Xokaya), le xóna  
 le thšobe mafoka xabe le xoko. Ŧela  
 a <sup>e</sup> vilišieng xo diculafu, mohlogmong-  
 we Hwane (Hodina) otla re thšiba.

629

K34/82

18

Nyakelang lehwelela thâlô le thâikhinyane  
 le mamati a Morôthô Mabela le dirêmelle  
 felô xotee le diapeyce kxöräng, meti  
 a xodiapeya ~~saxxé~~ ke basemanyana  
 ba banyana, byale mossa e mongwê le m-  
 ongue, ya tsatô Kantlong a kxere-sro-  
 kalo, le ditswere le dinwësa ka lenaka.  
 Le thâlô sehlare ka lenakeng xohwé  
 Kxomo ~~et~~ tse tharow. Kamoratô xâma-  
 tsatô a maravô lettie lempotshé tore  
 dibyae, le dinwësa Kamo swanyana le ka  
 mabanyala. Minalô.... Kxathe ke moshomô o moxa-  
 lo, e sehlare xa seatafe tsatô haltee.  
 Ba diva byalo, ka moratô ta matôatti a  
 maravô ba bôna dikhôlota kemoka di-  
 fodile. Mowe alafaxô kxona ba mopatshéla  
 ka Kxomo xobathsaditoba pâolo. Byale aye,  
 ya nang le lesaka o swantie to tseba m-  
 ehlar e, ditla le mesô ta ditsibye. Byale  
 o tutile mofha e mongwê le emongwê wa  
 ditseba. Kxôsi oilé amohiabelâ Kxomo,  
 byale aye watlota Kxôsi ya xane yâne  
 nata xa diphalane, chula, xa obelaëla  
 ka thâkemo ketla tofa yôna.

629

K34/82

19

A dumella a chule <sup>a/a</sup> axa kxaufsi lemošata.  
 Meleko: Xu kxomo e robexile tħu abon  
 wa tħorx eka fola e lot ċlava sejalata-  
 lla. Ba ettemilla, ba sejora ka  
 ciphate. Ba eħlometa kudu xa dixxovra  
 O tħla nobona lejgħna e utilista e tħla  
 ġaknej. Ba eż-żejt baxx, Setolek/saboo  
 kxomo, sejħo se boyaq saknej. Xe  
 ba kare sejħo se boyaq mōsnejx baxx  
 mokħlo. Ise dirobex ilienq kamaatia d'  
 a fofotwa, (ebolja). Mohlob minnongwē  
 dikxonzo ba dilekha byale o swanetse toqa  
 ngaknej ja tħla ja xolekela tħoġna kudu  
 re dibona ta' dilema, B clisebax  
 botse xore ke matlapa byale wa bona  
 dixxana xolema. Ka molao o swanetse  
 xirepa wa ciparolla kద xobane xe  
 o ka cikapeletta dikarobanya mabuñu  
 xobha tkalha diva kotte, mowe reteha  
 xore dilenile xe ba mōse, xa oxorota  
 o kolleeb mawgħiwa mōse ka mokħwa  
 o di dirieng ka ēna. E/ma o tħla  
 ġmura basadi ba mōse ka mokħ-  
 wa o antebang ka ēna.

629

K34/82

20

Xosusaa etla bony dilemma  
dilemma le matoma.

Hlabô ya dikkomo. Dihlabiwa  
ka tsela tsé dingata tsé: Badimo,  
Melato, Mokxönyana, Senôla,  
Lephîëla, d-thatô ya mong wa  
motse, Pôlôkô, Morâtô wa  
banyadi le Motale.

Badimo e hlabiwa ka banya tafore badi-  
mo babelâela, ba hûile ngaka xore  
ta lethabo le setôna ke bôna, sepeka-  
ng le e le trapai nbo le phasé badimo,  
bophelô bôtlata xôna. Byale ba toota  
etsale xôsasa banya xôna batapa  
olikkomo, basadi banenyana banna  
bukemanya, kempoka le bubanyana ka  
ya, le kradi' ya motse qwe. Xe bafihlile bae-  
tlêma ka marala bafihlaba ka lerumil,  
ba ehlaba ka letotong la senna ya  
fi wa ka laisesadi, kempoka ba etouya,  
babangwé batotsa mollô, xe bafiditse to  
tswiya baye phula, pele bafile kofihla  
badimo ba beta, xo beta kxaci ake  
ditlotolo le ditlotowana kahmoka le

629

K34/82

21

Motse wa<sup>h</sup>aya ba kuvakamile pelle  
 xa mahl<sup>h</sup>aya le thabó le béróna mela  
 ko e até, ba tswa batapa kxomo  
 entso ka yôna bâne badimo balale  
 mahlotónôlô a be le bâna. Bat<sup>h</sup>exya  
 moswane madi le moswala swathî  
 ba e phava xodimo xelibitla lofle  
 kuvakametse ka matôlô bâne badimo  
 lalang kamo, le bo-mokete, be bala mai-  
 na a bah<sup>h</sup> ba batolo. Byale xofidile  
 bafja nami e bêsinia ka sebesô xa  
 e thôselwe letowai, marapô a yôna a kx<sup>h</sup>  
 bakkanya babexya xodimo xai lebitla. Xa e  
 bafsitile ba etlotêla xôna dîmpya letóna  
 ditla sala dîja. Banakhamoka batôkella  
 maralana a yôna matootong ka letotong  
 la sesadi xore badimo basebê le matta.  
 Molao wa óna at<sup>h</sup>lab a kxaoxa ya  
 hoij. Ke yôna pônt<sup>h</sup>ya ya xore batôwa  
 Badimong.

Kxomo ya molato, yôna effabiwa kxô  
 rong, bahlab a le rumu<sup>h</sup> ke mothô<sup>e</sup>ya  
 kxônang xohlab. Yôna e phakolwanya  
 ka ditho. Setho sen-sengwê le sengwê

629

K34/82

22

ba ipa sekobela. Ditho ts'a kxomoke:  
 dirope, Matbato, lehlakori le lehlakosana  
 ditwa mphapheng, Molala, Motsele  
 le ~~flaxo~~. Xe batwi ba saenela di  
 Kobela ba bahla ~~losa~~ na molala. Mohlabi  
 wa yona @ seta name enqwe le enqwe  
 a fakela ka marakansatsi chela) a  
 ba a funana le sekobela. Lehlakori  
 le ya mosate, lehlakosana ~~ke~~ la mong  
 wa lesaka felala kaxobane ke ya molata  
 xa ba mofe, ba mofa letotô bave  
 o xalefe xape. Xe ba ~~bolaile~~ kxosing  
 mphapha ofeta le kxosu omongwe wa  
 feta le molifelwa. Ntotô le madli arin-  
 tiwa kxorang yulapeiwa xona le yona  
~~haxlo~~. Dilwa ke banna le basema,  
 Nyana. Nama enqwe ya badisa ke lehw-  
 ele, banna baleija le letala, ba swane  
 tye xoru xolenthba ba phanise ba lefe  
 bandisa, xoseng byale ba ka lefetsa.  
 Basadi baja mala, dixarebe xadije  
 mala nabana la xoru <sup>n</sup>kwana wa  
 xaxwe wa matnomô. E kabase  
 tlaela, a/no elula a/fapoxa (longer).

629

K34/82

23

Monôte wa banyadixxobabakonyana. Xe mosotana a kwanie le moredi a mohete, batsadi bangwanenyana bo'mela byala bayaxa batswadi ba mosotana ba borwele, bare tleng le nyale, batwadi ba mosotana banwa a byala bare retlatla ka tšats'i latore. Ka lona tšats'i lewe baswane xonya betaper dikkomo le dipudi bonyala. Kalesome la dikkomo le korno tše pedi Monôte wa bona baswanets'e xo/bahlal bela kxomo. Mphapha omongwé bafa batkonyana chuongwé wasala nabó. Xa xonyale mosotana banyanele batho basèle ka babedi le mosotana wa motse le kxanehe ya matre. Xe bafdit'e xonyala battata.

Mokkonyana. Ba mohlabéla a'setse a békile mosadi watatwe. Dél a yona swanets'e xontha singwé ya xophela athibé elá. Le yona ba phayotana.

Serola. Bahloba kxomo te barwel le Matapa atséléla xofihla ta

629

K34/82 24

Iesome. Yona ba ē aveya  
 Kamoka xa yona xa bo serota,  
 xa ēna senobela, ke lehlakoni  
 fēla leyaitsō močata. Ke bafeditte  
 xonwa baya nama, mphapha omong-  
 wē ke wa beng ba motse, o mong-  
 mē ke wa barwadi hlošnō le laždō  
 barwadi ba byala barwala, ke sebetō,  
 sabeng ba byala, sare, morwa mokete  
 ore thabets'e ore bolact'e kxomo.

Lephēsa. Ke kōya ya dina, yona elwela  
 kxorang, ke lehlakore fēla le yang močata,  
 beng ba motse ba fumana serope, hlošnō-  
 tō le letrotō budirupala ba yo bet a ktori  
 ya bona, xore ~~xo jo retō~~ ula xa morwa  
 mokete xoba kxōi nkēte bare hlabette  
 kxomo. Ke yona kwanō bana batka.

Pōlōkō. Bahlabā xe balabolōka motho ema-  
 tolo lefōna īna lefōaka. Bahlabā ha  
 +ce, kays batleya monkopa wa yona  
 baphutēla mohu ha īna bamaša badimo  
 xaba xabo. Thatōya mong motse, yona  
 īna le močabé, o swanet'e xo abēla  
 motho emonowē le emongwe <sup>e</sup>ya' močabēla,

629

K34/82

25

lekhakôri lôna ke molôô kya mošate.

Mafai. Dikxomo dixangwa xathee le-tšatšing. Ba ditsotêta xo futa, mose-tate ba dibuixa ſakeng ke moka banyekela dikxamêlo, ba dihlatswe, byale ba bulélé namane ya kxama e batkata thôxa kxama, e tokots'e pe-le xa e tokots'e byale batkhômê xo eta ma, mongwê ke motami yo mongwê o bejetša. Kxamêla yo mongwê o kôta namane (xoraka namane). Ba dira byale xo finlêla ba difets'a, dixangwa ke badi-ša ka ſakeng. Tše dingwê badi-tlêma ha makong le ka dinakeng, tše dingwê diklemiwa ha dinakeng fêla, tše dingwê ditšwariwa ha motala fêla tše dingwê xa diklemiwi. Tše dingwê dixamiwa ha utle xa lesaka. Bafê. xoxama la methômô xa e aŋ-nywa la bobedi byale badisa ba amets'a le ſonots'o. Xe ba fedits'e ba a twala baſa, ha tae amangwê a ſala kxôrâng, modisa e mongwê le emongwê o ya tapeng la mmawé

629

K34/82

26

to tséxa bauswa batllo hutsetša buja  
 Kéimoka ba dibula diboélamadišong.  
 Xe xoxo éhwetše. Ke namane,  
 xóexamiwi. Mafsi aña ailenq ka tse-  
 lageng a thôélwa ka pitšeng etkolo  
 a hlakana le mafsi cixale, xofihlé  
 pitša etlala, empa tšatši le lengwé le le-  
 ngwé xo minwa hloya (metsi emafsi),  
 ba nyakéla lehlakanoka ba lehloma  
 Ka tate xa mafsi, mosemanyana e  
 nqwe le e monqué otla a napéla xo  
 fihléla hloya eféla. Xe pitša etlette  
 ba elesa letšatši xoba matšatši a mabedi  
 Xo xe orhlakane Kéimoka xo xahlabyale  
 ba aféhle ka maféhlö, Kéimoka a lo  
 Ketwe xo lewa, modisa e monqué  
 le e monqué otla setswana sa  
 xaxwe xo ba mothšelle, Xa lewe  
 Kxotšong ka xobane basadi le banyana  
 ba anyaka. Lexohlaxodisa mašemo  
 ba hlaxodisa ka ona. Mafsi a laolwa  
 ke badisa ka baxa latoone xe dille  
 mabélé, mosetare ba suanetšie  
 xo betwa ke mong wa mabélé.

629

K34/82

27

Dinko. Diruwa tœna ditœwa le Makkowa  
 Kudu + o bœnala mo naeng e, di atile  
 mabake ng a mo xolouwa Morena Poulo.  
 Ke diruiwa tœc xohla ka dinaka fela dikxa.  
 Pa dina le matovo, (dinaka tœc xo sopatana),  
 dinale dikhuba (matina) dinkong tœna tsöna,  
 den dina le moselawa phaphati (Palometes).  
 Hgôto ya tsöna etile Kudu, + a ditœwa ditœwa  
 ka tsöna, dikatela morato dikta dithalana di  
 sulana Kudu wakwa dire suu. Moselawa  
 yona ona le mahura Kudu, + e Makkowa a  
 tsâma a thedisa ba fiwa krapa ya pato-  
 lwa ba fiwa ke Krois. Dipudi le dinku  
 dipatoluwa ka masika emabedi, mohlomong  
 le ka mphana. Mafsi, ba kxatlela ke tote  
 ba tœya lefsina le lengwê babexya ka  
 fave; le lengwê a kswara ka diatla by-  
 ale baxkxatla dikapane ba loangwê bu e  
 kswere, + o fihlela dibutuwa, ba e lesetsa,  
 ba diva byalo + ofihla clifela. Nku + a  
 elle + e ba e diva iciba e, pudix <sup>ea</sup>  
 lla. Byale ka nku re fumana <sup>reina</sup>  
 se jereny, Monna ke nku <sup>alle.</sup> olela te-  
 nq. Le diphettong e vateta kudu.

629

K34/82

28

Xe mongwa Motse a hule <sup>M</sup>manxaweng a  
 bela'ela xomattéta yôna nku, bafelolaya ba  
 phasa ka madi a yôna, baphasa ka laperig.  
 Le matkhura a yôna afatéta kudu diphetoy.  
 Dinku ta dîkxwene kudu to dîseng ka  
 tare disepela ka seholpha, dîliséne ale  
 dipudi, badikromo basèle ba dipudi ledinku  
 basèle, dipudi le dinku di + órata + e letša-  
 tši le dula thaba (le esadikéla) mohlomong  
 xe mahulele ethóma to uca. Ka Morato  
 ta mahulele to tó-rata plikromo.

Dipôkôlo. Ke diruiwa tše dikxolo/fêla  
 difeta ke ~~xoxo~~<sup>m</sup> kabolo. Xa oina  
 dinaka, dinca letsébe tše pedi tše dikxolo  
 le mosela o mokhufane, ona le bo  
 khobag, e na le maoto a mane, empa  
 ena lekxwatia ka eteé. Xa elewe, empa  
 e thuša kudu mesimong, byale ka  
 xolema, torwala mabelé le xonaméla:  
 Ke diruiwa tó a ménô atotjye, xa di e  
 lwa diplomana ka ona le toretana ka  
 meletši. Dipôkôlo ke basadi' kato-  
 bane oka noditapa wa ya natši m  
 d'oratang, kabekalatore ta ena lengola

629

K34/82

29

Ke diruiwa tše dikwato le makwua. Xa  
 to biloye ta botse tote e kaba ke khereso  
 te bale eile ya hlaela dinaka kabaka la  
 to homelita diphoofolo tše dingwe tore di  
 etlélé le dinaka, byale tša sekhe töatla  
 natlo. Letona dikhwa le dikxomo, ditoro  
 ta toteé. Dina lebyozi kudu, tša bona  
 matata dikhaba, okwa dire feéveé  
 dixitima Kefmoka matata afakiso a di  
 kxema to fihela abolaya enqwe  
 a ejá. Pokolo ta esiemabélé, ejá ma-  
 heya, le lotša xa setše abudule. O sek  
 e wa ebôna tolikha dinaka efala molète.  
 Wa efumana ejá mabélé o swanetše tore  
 onyakelé qhate etelélé o ebéthê kudu o  
 lekxoie le yôna, ja batamela kxufi  
 e ka tovata. Phatolo, epatorwa  
 byale ka krosso ha lekélémete, ba etle-  
 milie ba ekatela pase. Kefmoka ba efca-  
 tola, dithnika diswanetše totšwa tibotse  
 ka tobane tša ripetéla e kahwa. Di-  
 na lelesaka lattona, ba lehlabele  
 hla ka, ya ruléla. Ke diruiwa tša  
 xolika kudu le basadi banoya ka tâoma

629

K34/82

30

to sebatlak.

Dimpaya. ↗ Mpya ne phoko + a e/hlo-  
ke moteng, ke tote ke thsebi, e  
kwa dilō disatše le krole, e dypa  
ka nkō. Lina le lebēlō kudz.  
Mo matong a yona ne marofa,  
le mosela a motelēle, tše ding-  
wē dina le mesala ya diktare,  
↗ to tööna reformana reëma +  
sebeng, Mpya ya mosela akkare +  
e sepele le mpya ya motho. Ke tote  
motho a sepele le motho wa sekébekua  
le reëma e tiba sekébekua. Mpya,  
mosomo wa yona ne totsoma le to-  
laka ba-mankōbo le dithlipa. Xa erate  
xore mosadi ei dypa etié ka lehō,  
ka baka latore e kare molekasiā  
phōfōlō ya tixce phōfōlō (karakēlathe  
ekō.) Xa e/le byale a swanetie xo ya ngate-  
ng, xore efekolle, patela ke tote + e ka  
bolaya phōfōlō o iōē ngatkeng xore awa  
wa lacile. Mpya ya touteswa sehlare  
sa yona ne tobolawa, sa töta mosela  
ra lahlal. Mpya e hlatša bayna baba

629

K34/82

31

ntši, e na le matwéle cerobato menwa-  
tha e medi. Ke tšona ditiale makšwa  
le bathóka. Emongwé e emongwé ya  
ratato myayana etla lekxoxo a fiwa  
yóna. Dimpayanya, dilitšelets'wa ka di-  
pēba le bouswa, (botobé), moonyaka  
tore elomé o fakela seša ka bošweng  
bya yóna ya ja le matala le lebáka,  
Motša a/ka setséné na sefers, ehetore  
a bolélé a satla kxole, bošteraya

tléngwa, mosetare e bokwa ka dicitla.  
Masémo dileta dithšwene le dithšwe-  
nya le dikolobe tša nata. Xa myay ya  
kxothó e na leswele ba e fatola, ba nya-  
kela le bekelo bahlatelets'a motola. Ka lóna  
emongwé etšwara ka dirope, emong-  
wé a fatola, ba e fatola kantle + aktord  
tore ethšabéle kattae, ba efé botobé,  
ke moka swéle e fedile etla kwa -  
sewe mong wa yóna or sebolélang.  
Dikxo. Ke dinonyana, diné le mafafa  
le dithšela, ya mamokkónope e na le di-  
thšela tše ditélélé le lekéke. Maoto a  
a mabedi le mafafélo a mabedi.

629

K34/82

32

Eha lehlalotamé ya mabaka, tša lla + araro ele-bošeto, basadi bathóma + oſta+ba se tša tša toja, wa okwa diphé+ella +olla bozale, Mahube a banna a hubette, wakwua +olla le metkokonyana byale ke Mahube a basadi. Matšatsing a bole hona matxowa badirile letša tši la Kanapa ba tšere bohale lyap dinkato, ta resakhetsa mellele ya tšona ne le belette le - tšatši lar makkawal (Ovalose). Matša ga sakrolwe ng aie bošeto a hlokoméle + adilla a/lebellé Ovalose e le bošeto + ave (12 oct.). Manaba a be aekwa ka tšona tore mola + qna le motse ba fumana motse ~~ofar elue + tabotse~~ ke kotse.

Ke inomana e thô<sup>u</sup> yato kudu, ke morotô, wa baene, oklave + e onyakela qudi ya ba ba ſeba ka tšona. Eha le nama ya boze, nama engwê e okaveng + e olle yóna mong wa kxoxo a/ka fahang/molato wai bu wa nthša ya +olebaleba, ke sekhwekhwe xona le sethwele, sethwele ~~yene~~ xofopa dithôrô tša dula motosona, byale dixe + ofeta mowe tša yor + a sethwekhwe ke yóna/nama ya mong wa kxoxo, + e difeta mowe dixya maleng.

Koto ke seruwa sa monna + obu mosa

629

33

K 34/82

di toba basemana le banziganan. Xe ba e balaile  
 batoléla yo le gëna a eng + e aloláile a  
 batoléla. Xe disenna manakänöpe, o swanet  
 to a dima, + e adikapile tša bëla töa ba tšaphapha  
 sa, xel(bana) ditameiana diptöe, mamekôkôlôpya  
 na e lexa, o swanetle + obaëtöa tamangwa  
 òna ka sethole sa kxotxé gëna gatëla. Dit  
 sweiana + a diphele lethasing le le botë tamato  
 le dipelö tka bimmätsone, kabaka la serodi  
 le bofumankëbo, ke 3n manabë a tšäna/le  
 bolwetö: bya sebete, + <sup>ey</sup> ihwile a fumana  
 sebete sa yona e le se enolo, le nama ya yona  
 + a ~~et~~ bëbëse, sehlala sato a lapa za  
 sejana.

Dikana: Ke serviva setsemvana,  
 empasat seina + molamo, a thuang  
 batto Kudu, molosungwë wa batto ta-  
 E/bolaya dipébal(matötö) dinöra, dinö  
 nyana. E obololéla + oje. Tüati: Ie kängu-  
 è, ya bolaya nöta + tötëla ka nö, byale  
 matto wa matħomø, a tħażżeba eix e joo  
 nöta a + ebanna batħwa ba kitima ba  
 Efumane matħo a tħażżeba ei e betha  
 ka molamo, byale batħona e sathħa

629

K 34/82

34

Ke tóna balementatô to se chweile, hlo-  
 ô+ô ya yôna ta etóna, batônâma to ma-  
 kala, metho aye mmo! ta se balei  
 e bolai le ke katse, uile kabónamatto  
 mongwê kabóna etêla nôta kantle-  
 ng. Ka ekxalema ya zesa, ta ke bata-  
 mela kxaufi ka fumana sena hlo+3

Diklobe, ne dixima te difwato xae, difa  
 moaka le Melati. Lihwa di épa malapa  
 Kameloma ya tóna, xe bakhare ba e ya  
 masemo ba seka botswalla difêrô, e  
 nyala tshtupa kudu ta metse a le kholo  
 E letka na matla xae efumani motôna  
 to le basaya ya pertama tóna

Ke saminha se schilayile le bathe  
 Kambata, sena le matwélé a 12,  
 maotso a mani, mosela o mosese,  
 e na le metse no molale inqwayona,  
 xaelle ekholo kudu ménô a yôna a  
 mabedi a maleba a tshela ka khatala  
 a elika matôrô. Ta motho aña le ya  
 kathasadi e sena pôô o ekhopélla  
 pôô, patêla ke tote ta eklatitô wa  
 tše ya (ngôana) Molabyana wa patêla

629

K34/82

35\*

mang wa qoo, e hlatša dikolobyan tše dintši.  
 Xe baebolaile bafe, Mammotšwane xa oha  
 -sekobela, ta esetšapeya hločtša khorong  
 baja yona, nama e ya ka lapeng  
 labo yona. Ba seta makhura a/bela  
 +asale nama ya/ba fasale, Makhura  
 ala ka +adika, xe ba/fadika +otšwa  
 makhura diphama tše disetseng ka Hōwa  
 (poku) dipitše ke dikxadiko, Makhura  
 a thšélwa didibelong, basadi batlola  
 ka ôna, le te nama ya phôfôfôr e ngw-  
 ē e otile ba/fadika ka ôna.

*Ends 629.*